ANG Bayan
Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

Edisyong Bisaya
Bolyum LVI Ihap 17
Setyembre 7, 2025
www.philippinerevolution.nu

EDITORYAL

Hampakon og protesta ang korapsyon sa rehimeng US-Marcos

Niadtong milabayng tuig, gipasigarbo ni Marcos nga kapin 5,500 ka proyektong *flood control* ang nahuman sa iyang gubyerno isip pangsolbad sa dinagkung pagbaha. Apan sa kaulaw human makapila ka beses nga nasubli ang dagkung lunop, nanghunaw si Marcos ug nagkanayon nga "maulaw pud mo" samtang nakapunting ang tudlo sa mga kontraktor ug kakunsaba nilang pulitiko sa maong mga binilyong pisong proyekto.

Nanghunaw si Marcos, bisan og siya mismo ang miplano ug mipirma sa badyet nga nagtagana og nagkadakung pondo alang sa mga proyektong *flood control* nga tinubdan sa korapsyon. Halos tunga sa trilyong piso ang iyang gigahin sa maong anomalusong proyekto sa miaging duha ka tuig, 60.7% nga mas daku kaysa niadtong 2022-2023. Sama ni Marcos, nanghunaw ang iyang mga kakunsabo ug karibal nga pulitiko. Silang tanan nagtinudluay. Direkta man o dili, nalambigit sa mga kahiwian ang mga senador ug kongresista, mga upisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Budget and Management, ug uban pang mga ahensya sa gubyerno bisan ang Malacañang mismo.

Sa mga milabayng semana, nabutyag ang grabeng anomalya sa maong mga proyekto nga daghan wala pa nahuman, ubos ang kalidad o wala man lang nasugdan bisan og nakuha na ang pondo. Nabutyag ang binilyong pisong gikawkaw sa magkakunsabang burukrata-kapitalista ug mga kontraktor.

Subling nabutang sa atensyon sa katawhan kung giunsa nila pagkawkaw ang binilyong piso gikan sa mga pangpublikong proyekto, sa porma sa suhol, lagay o komisyon. Hungihong nga hangtud 60% sa kantidad sa usa ka proyekto ang ginabulsa sa upisyal sa reaksyunaryong gubyerno sa lain-laing ang-ang. Kadaghanan nagsugod pa niadtong panahon sa diktaduryang Marcos, kung asa hangtud 10% sa maong mga proyekto ang ginasangat sa Malacañang, bugti sa pabor ug proteksyon sa gubyerno.

Ang paglista ni Marcos sa pinakadakung kontraktor sa Pilipinas sama sa *drug list* nga gipasigarbo kanhi ni Duterte, dili aron sumpuon ang mga *drug lord* sa iligal nga droga, kundili aron paludhon sila sa iyang gahum ug bayaran ang iyang proteksyon. Ang pagduot karon ni Marcos sa pipila ka kontraktor, mga pulitiko ug korap nga upisyal nagpakaaron-ingnon lamang nga limpyu ang iyang gubyerno, nga ang tinuod mga tinguha mao ang payukbuon sila ug mas hugot nga kontrolon ug monopolyohon ang kurakot sa estado.



Kinahanglan natong sabton nga daghan sa mga proyektong *flood control*, nga ang pinakadagku gilangkuban sa pagtukod og sementadong pader sa gilid sa mga suba (gitawag og *embanking*), dili solu-

syon, kun dili hinungdan pa gani sa mas grabeng lunop. Imbes nga sulbaron ang mga hinungdan sa pagmabaw sa mga suba (tungod sa pagpanggabas, mina, kwari ug uban pang magun-ubong operasyon sa mga bukid), ginabalhin lamang sa maong mga proyekto ang pagbaha sa mas ubos nga lugar, ug gihimo pang mas kusog ug magun-ubon ang pagbaha.

Ang tinuod, walay kalabutan sa pagsulbad sa mga lunop ang dagkung proyektong *flood control*. Kini lamang ang pinakabag-ong "paborito" sa mga proyektong pang-imprastruktura nga gihuthutan sa mga burukrata-kapitalista ug tawo-tawong kontraktor. Nagsugod kining midaghan sa panahon ni Duterte (halos 14,000). Sa wala pa ang mga proyektong *flood control*, "paborito" nilang proyekto ang mga haywey, *flyover*, tulay, tugpahanan, mga dungguanan ug labangan. Dinhi ginausik-usikan ang pondo sa katawhan imbes nga itagana sa produktibong mga sektor sa agrikultura ug manupaktura.

Ang nagkadakung pondo nga giusik-usikan sa dili produktibong mga proyektong pang-imprastruktura kabahin sa ginaduso nga prayoridad sa mga imperyalistang ahensya sa pinansya, sama sa International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency ug uban pa. Ubos ni Marcos, labaw nga miburot ang pondo alang sa imprastruktura, gikan ₱2.5 trilyon niadtong 2022-2023 ngadto sa ₱3.07 trilyon niadtong 2024-2025, nga dakung bahin aron tugbangan ang langyawng pautang. Si Marcos ug ang mga burukrata-kapitalista ang nagsilbing ahente sa maong mga langyawng imperyalistang bangko.

Hakog sa mga "proyektong pang-imprastruktura" ang mga burukratang kapitalista tungod sa kapaspas makahakop og dakung bahandi dinhi. Hangol usab dinhi ang mga pasistang upisyal sa militar ug sa NTF-Elcac. Dakung bahin sa pondo sa katawhan ang nakagahin sa pagtukod og mga kampo militar ug mga "pagpanindot" niini, lakip na ang binilyong pisong anomaluso ug walay pulos nga proyekto ilalum sa gitawag nga "Barangay Development Program."

Ang korapsyon o pagpangawkaw sa pondo sa katawhan batakang aspeto sa burukrata-kapitalismo. Naghakop og dakung bahandi ang mga burukrata-kapitalista ug ilang mga kakunsaba gamit ang gahum sa estado. Kakunsaba nila ang dagkung burgesya-kumprador ug agalong yutaan nga mga dinastiya sa pulitika, ug gamit ang mga armadong pwersa sa estado aron sumpuon ang pagsukol sa katawhan.

Katawhan ang nagapas-an sa korapsyon sa mga burukrata-kapitalista, mga alipures ug kakunsaba sa mga anomalya sa gubyerno. Samtang naglutaw sila sa bahandi, nalunod usab ang katawhan sa lunop sa kalisud ug kagutom. Samtang nahinanok sila sa ilang mga mansyon ug kumportable sa mahalong sakyanan, milyun-milyong kabus ang nabuhi sa kabalakang anuron sa kusog nga lunop kada mag-ulan.

Lalum, grabe ug makatarunganon ang kasuko sa katawhan. Labaw ang ilang kasilag kang Marcos mismo nga numero unong kawatan sa pondo sa katawhan. Ang mga panagtapok, pagpadayag ug lihok-protesta sa milabayng mga adlaw nagpakita sa kasilag nga miawas sa ilang dughan batok kang Marcos ug burukrata-kapitalismo.

Singgit nilang panubagon si Marcos ug mga alipures ug kakunsaba sa pagpadatu sa poder. Sayod nga walay mahitabo sa mga imbestigasyon sa kongreso man o Malacañang, husto lamang nga padaghanon ug palapdon nila ang ilang mga protesta sa kadalanan aron ipadayag sa lain-laing pamaagi ang kasuko sa lapad nga masa sa katawhan.

Kinahanglang pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhan aron suklan ug tapuson ang madaugdaugong semikolonyal ug semipyudal nga sistema, ug ang maki-hut-ong nga paghari sa mga burukrata-kapitalista, dagkung burgesya-kumprador ug agalong yutaan. Ang tinguha sa katawhan alang sa katilingbanong hustisya, tinuod nga demokrasya, ug kagawasan makabot lamang pinaagi sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. AB

ANG Bayan

Bol. LVI Ihap 17 | Setyembre 7, 2025

Ang Ang Bayan ginapagawas sa pinulongang Pilipino, Bisaya, Iloco, Hiligaynon, Waray ug Ingles. Nagadawat ang Ang Bayan og mga kontribusyon sa porma sa mga artikulo ug balita. Ginaawhag usab ang mga tigbasa nga magpadangat og mga puna ug rekomendasyon sa pagpalambo sa atong mantalaan.

Unod

Editoryal: Hampakon og protesta ang korapsyon sa rehimeng US-Marcos 1
Mga ambus sa BHB sa Bicol, Negros, madaugon 3
Marcos, mga kontratistang korap, gipapanubag 3
Mga protesta 3
Balangay sa PKM, natukod sa Negros 4
4 ka aktibista ug mag-uuma, iligal nga giaresto 5
Pakigbisog sa mamumuo 5
Pag-asdang sa kabatan-onang Pilipino 6
Pagbase sa tropang Australian sa Pilipinas 7
Pagmina sa Nueva Vizcaya ug Benguet, gibabagan 7
Pasidungog sa mga Martir sa Agosto ng Panay 7
Sa mubong pagkasulti 8
Hulga sa ekspansyon sa plantasyong komersyal 9
Rehimeng Prabowo, gidagsang sa protesta 10

Ang Ang Bayan ginamantala duha ka hugna matag bulan sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas

ang.bayan@cpp.ph

Mga ambus sa BHB sa Bicol ug Negros, nagmalampuson

GIAMBUS SA USA ka yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Albay (Santos Binamera Command) ang nag-operasyong 16-katawong iskwad sa 49th IB niadtong Agosto 21 sa Barangay Palapas, Ligao City, Albay. Dili moubos sa tulo ka pasistang sundalo ang napatay ug usa pa ang nataho nga nasamdan.

Matud sa taho sa BHB-Albay, nagsulay ang mga tropa sa 49th IB nga moduol sa gipondohan sa hukbong bayan aron ireyd ang yunit. Matud niini, nabantayan sa masa ang lihok sa pasistang mga tropa maong nakahimo dayon og mahukmanong lakang ang yunit sa hukbo para atakehon kini.

Sa Negros Occidental, giambus sa BHB-South Central Negros (Romeo Nanta Command) ang tropa sa 94th IB ug CAFGU nga nag-operasyon sa Sityo Balao, Barangay Tan-awan, Kabankalan City niadtong Setyembre 4. Tulo ang nasamdan sa mga pasistang sundalo.

Aktibong depensa. Sa Aurora, usa ka sundalo sa 91st IB ang nasamdan sa aktibong pagdepensa sa usa ka yunit sa BHB-Aurora (Domingo Erlano Command) niadtong Agosto 21 sa hapon sa Sityo Aguses, Barangay Matawe, Dingalan. Tulo ka bulan na ang *focused and sustained military operations* sa 91st IB sa Dingalan ug kasikbit nga mga lungsod niini.

Sa miaging mga semana, sunud-sunod ang nataho nga mga armadong aksyon ug aktibong depensa sa mga yunit sa BHB batok sa nagaatakeng tropa sa Armed Forces of the Philippines. Gawas sa Albay ug Aurora, nahitabo usa kini sa Masbate, Oriental Mindoro, Quezon, ug Capiz.

Gipanghimakak sa mga serye sa maong mga panagsangka ang pamahayag ni Ferdinand Marcos Jr niadtong Hulyo nga "wala nay grupong gerilya" sa nasud.

Marcos, mga korap nga kontratista, gipapanubag sa katawhan

SUNUD-SUNOD NGA protesta ang gilunsad sa mga progresibong grupo batok sa rehimeng Marcos ug mga kontratistang nalambigit sa korapsyon ug kahiwian sa mga proyektong *flood control* ug uban pang imprastruktura. Gihimo ang mga protesta niadtong Setyembre 4 ug Setyembre 5 sa pagpasiugda sa Bayan. Nagpahigayon usab og fun run batok sa korapsyon sa University of the Philippines-Diliman niadtong Setyembre 7 nga gisalmutan sa kapin 1,000 ka tawo.

Gidagsang ug gilamba sa mga grupong maki-kinaiyahan ug biktima sa mga kalamidad niadtong Setyembre 4 ang upisina sa Pasig City sa St. Gerrard Construction, gipanag-iya sa mga Discaya, nga usa sa mga kontratistang imbwelto sa korapsyon ilabina sa dunot nga mga proyektong *flood control*. Gilabay nila og lapok ang logo ug ganghaan sa kumpanya isip pagpadayag sa ilang kasuko.

Sa susamang adlaw, gidagsang sa mga myembro sa Anakbayan ang nasudnong upisina sa DPWH sa Maynila. Dungan niini ang protesta sa grupong KYUSI 4 Truth and Accountability sa Quezon City ug sa Bayan-National Capital Region ug ONE Taft sa Pedro Gil. Sa Marikina City, nagprotesta ang mga kababayen-an sa pagpanguna sa Gabriela Women's Party.

Niadtong Setyembre 5, nagtapok ang mga grupo sa House of Representatives sa Quezon City aron makmakon ang DPWH ug si Marcos. Giatol nila ang protesta sa pagdungog sa badyet sa ahensya. Usa ka protesta usab ang gipangulohan sa Bayan-Central Visayas sa DPWH Region 7 sa Cebu City. Sa Pampanga ug Bulacan, nagprotesta ang Bayan-Central Luzon sa miaging semana.



Abusadong *warden* sa prisohan sa Negros, napalagpot. Napalagpot niadtong Agosto 28 ang abusadong *warden* nga si Atty. Crisyrel P. Awe sa Negros Occidental District Jail-Male Dormitory human ang 4 ka araw nga protesta sa mokabat 600 ka priso, lakip ang mga bilanggong pulitikal. Tubag ang maong protesta sa patung-patong nga mga kaso sa paglapas sa ilang katungod sulod sa prisohan sa pagpasiugda ni Awe. Lakip sa mga basihan sa pagpalagpot kang Awe mao ang mga kaso sa pagpamig-ot ug pagpanghadlok sa mga lider sa mga priso, dili pagtuman sa naunang mga kasabutan ug lain pang dili makatarunganong kahamtangan. Nagpiket usab sa gawas sa prisohan ang mga pamilya sa piniriso isip suporta.

Ilutaw ang mga desaparesido. Nagprotesta sa Maynila ang Desaparecidos Philippines ug mga grupo sa tawhanong katungod niadtong Agosto 30 isip pagdumdum sa International Day of the Disappeared. Panawagan nilang ilutaw ang tanang mga gidagit ug pugos nga giwala sa mga pwersa sa estado sa Pilipinas. Ubos sa rehimeng Marcos, dili moubos sa 15 ang biktima sa pugos nga pagkawala. Naglunsad og susamang mga protesta sa syudad sa Baguio, Iloilo, ug Cebu, ug sa Los Baños sa Laguna.

Mga migrante sa US, naghugpong. Anaa sa 850 ka migrante sa US, lakip ang mga Pilipino, ang nagprotesta sa Tacoma, Washington aron ipanawagan ang paghunong sa dili makitawhanong pagtrato sa mga piniriso sa mga pasilidad sa ICE, pagsumpo sa mga migrante ug dili makatarunganong deportasyon. Gihimo ang protesta human gilunsad ang kumperensyang naghugpong sa 100 ka organisasyon gikan sa US ug sa ubang nasud sa Defend Migrants Alliance.

Koresponsal:

Balangay sa PKM, natukod taliwala sa operasyong militar sa Negros

Determinado ang Partido, Bagong Hukbong Bayan ug tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa Negros nga pakusgon ang baseng masa sa langkub niini. Gihatag nila ang tibuok kusog, determinasyon ug walay pagduhaduha nga pagpatuman sa gimbuhatong masa sa giya sa kalihukang pagtul-id atubangan sa walay hunong nga operasyong militar sa natarang gerilya.



Sa halos tibuok bulan sa Agosto, gipagrabe ug gipalapad sa AFP ug SAF-PNP ang operasyong militar sa kabukiran sa usa ka nataran sa Negros. Gideploy dinhi ang kapin 600-700 ka pwersa sa 32 ka kolum (9-12 nga elemento) sa pasistang tropa gikan sa lima ka batalyon sa militar ug usa ka batalyon sa pulis. Nakaistambay usab ang mga elemento sa CAFGU sa mga detatsment ug patrol base ugaling adunay mahitabong panagsangka tali sa militar ug mga yunit sa BHB.

Laraw sa baga nga presensya sa kaaway ang pukanon ang baseng masa, liyukan ug pulbuson ang mga yunit sa hukbong bayan ug tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa langkub sa natarang gerilya.

Gamit sa AFP ug PNP ang mga misurender nga traydor sa masa ug rebolusyon. Nagsilbi silang mga giya aron utingkayon ang lugar, magsabwag og kahadlok ug pugos nga magpasurender sa mga sibilyan. Kuyog sila sa mga sundalo sa pagpaniktik, pagkuha og litrato sa mga balay ug indibidwal nga gidudahan nilang mga suporter sa BHB sa takuban sa mga sensus. Samtang nag-alirong ang mga ahente ug sundalo sa mga komunidad, adunay mga sundalong nakadeploy sa taas ug estratehikong tereyn. Nagsilbi silang blocking force sa mga lutsanan sa tunga ug dalan padulong sa kasikbit nga baryo.

Pagpalig-on sa baseng masa

Taliwala niini, subling gitukod ang mga hingpit nga organisasyong masa sa Marcia (di tunay na ngalan), usa sa mga baryong langkub sa operasyong militar. Mayorya sa mga residente dinhi naggikan sa batakang hut-ong. Mayorya kanila mga saop sa agalong yutaan nga wala nanimuyo sa barangay.

Lisud ang kinabuhi sa mga maguuma sa Marcia. Biktima sila sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos. Tersyuhan ang bahinay sa ilang produkto. Sa suhulan, ₱300 ang inadlaw ug ₱500 usab sa pakyaw nga sistema sa trabaho. Mas tataw dinhi ang pakyaw nga pamaagi sa pagtrabaho kaysa inadlawan. Aron madugangan ang kita, nag-alima og mga mananap nga pangbaligya ang mga mag-uuma.

Duul sa baryo ang mga detatsment sa CAFGU ug patrol base sa AFP. Sa miaging mga tuig, nakasinati og grabeng militarisasyon ang baryo kung asa linuog ang mga abusong militar ug krimen sa gubat sa mga sundalo.

Atubangan niini, hugot nga nagkahiusa ang mga residente sa Marcia aron patigbabawan ang giatubang nilang problema sa ekonomiya, pulitika, kultura ug militar. Gatusan ka pamilya, nga adunay kapin 2,000 ka indibidwal, ang mipailalum sa mga balangay sa Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), Makibaka ug Kabataang Makabayan (KM). Halos usa ka platun sa milisyang bayan ang napalihok sa depensa, mga tim sa yunit pandepensa sa baryo sa kada sityo ug adunay sanga sa Partido sa lokalidad nga nangulo sa baryo.

Pagtukod sa balangay

Gilunsad ning bag-o ang asembleya aron sublin tukuron ang balangay sa PKM sa baryo. Giablihan ang aktibidad sa oryentasyon sa seguridad. Gidayeg sa kumander sa hukbo ang kaisog sa masa nga nagduso nga ipadayon ang pulong masa bisan og tulo ka kilometro lamang gikan sa kanilang pwesto ang nag-operasyong militar.

Sa pulong masa, sistematiko nilang gihisgutan, sa pagpanguna sa instruktor sa pulitika sa hukbo, ang giandam nga mga dokumento sa pagsumada sa kalihukan sa lugar, kasaysayan, bag-ong resulta sa katilingbanong pakisusi, suhetibong sitwasyon, istruktura ug tahas, usa ka tuig nga Programa ug mga palisiya sa rebolusyonaryong organisasyong masa sa baryo. Gihatagad nila og duut ang rebolusyonaryong kasaysayan sa baryo. Lagsik ang diskusyon sa pagtibangay sa tibuok kalihukan gikan pa dekada 1960 sa panahon sa KM, dekada 1970 sa pa-

Sundi sa panid 5

4 ka aktibista ug mag-uuma, iligal nga giaresto

Tulo ka kaso sa pag-aresto, usa sa paturagas nga pagpamomba ug mga kaso sa sarbeylans ug pagpamig-ot ang nataho nga mga paglapas sa tawhanong katungod niining milabayng duha ka semana.

Sa Southern Leyte, giaresto sa mga pwersa sa estado ang 61 anyos nga si Felixberto Consad, myembro sa Piston sa Butuan City, sa iyang balay sa Sogod niadtong Agosto 14. Gikasuhan siya og kasong pagpatay ug gidala sa Sogod Police Station. Nanimuyo si Consod sa Southern Leyte aron likayan ang pagpamig-ot sa militar.

Sa Rizal, duha ka residente sa Sityo Rawang, Barangay Tandang Kutyo, Tanay ang giaresto niadtong Agosto 29. Ang mga biktima giaresto tungod sa ilang pagbarog uban ang komunidad sa pagpangilog og yuta sa pamilyang Chua-Tan ug Sta. Lucia Corporation sa erya.

Sa Camarines Norte, gidakop sa mga sundalo sa 16th IB si Faye Margarette Tallow, usa ka organisador sa mga mag-uuma, sa Barangay Malibago, Labo niadtong Setyembre 4. Gireyd sa militar ang balay nga gisak-an ni Tallow ug didto siya gidagit. Hangtud karon wala pa siya gipakita sa militar.

Sa Cavite, gipasakahan og hinimu-himong kaso sa 2nd CMO Battalion silang Jojo Mercado, Miriam Villanueva ug uban pang residente sa Purok 5, Barangay Langkaan 1, Dasmariñas tungod sa pag-abog nila sa mga sundalo sa komunidad. Lambigit kini sa pagbalibad nila nga papaliton sa ilang tindahan ang mga elemento sa batalyon.

Pagpamomba. Gitugaw sa kusog nga bomba, kanyon, ug istraping sa mga yunit sa AFP ang kahilum ug oras sa pagpahulay sa mga residente sa Tapaz, Capiz niadtong alas-2:30 sa kaadlawon sa Agosto 22. Nagbunga kini og grabeng kaguliyang ug nagtukmod sa pipila ka pamilya nga mobiya sa ilang komunidad.

Pagpaniktik. Giestorya ug gitiktikan sa usa ka pulis ang mga myembro sa Pamalakaya-Navotas niadtong ulahing semana sa Agosto. Nangayo og impormasyon ang ahenteng pulis, nga nagpailang taga-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ug nagtanyag og kwarta bugti sa impormasyon kalabot sa grupo. Aron ibutyag ang pagpaniktik, gikumpronta sa grupo ang pulis niadtong Agosto 31 sa usa ka restawran. AB

Gikan sa panid 5

nahon sa balaod militar ni Marcos Sr, ug pag-abot ug paglihok sa hukbong bayan sa baryo hangtud sa kasamtangan.

Ayha ang aktibidad, gihimo ang serye sa mga pulong-konsultasyon sa Partido, yunit sa BHB ug responsableng lider masa sa baryo. Naghimo og kumprehensibong plano subay sa kinatibuk-ang plano sa komite sa nataran ug seksyon komite ug sa aktwal nga lihok sa kaaway. Sulod sa usa ka semana, nataho ang mga gimbuhaton ug rekisitos sa pagpatuman sa plano sama sa pagsumada, pagpanukiduki ug pahimo og plano. Gihimo ang pasiunang pulong aron hisgutan ang mga borador ug tun-an ang giandam nga mga dokumento. Gihimong kampanya ang paghiusa sa tibuok organisadong masa sa maong mga dokumento dungan ang kampanya sa pagtuon sa Rebolusyon. Gihimo usab nga kampanya ang pagbalik-tuon sa rebolusyonaryong giya sa repormang agraryo, nga usa sa batakang dokumento sa PKP.

Ikaduhang bahin: Kalihukang pagtul-id ug ang pagtukod sa organisasyong masa. AB



Pagpanangtang sa Wyeth, gibabagan. Gimakmak sa Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU-DFA-KMU) ang iskemang "cluster crew" nga planong gipaptuman sa kumpanya sa pabrika. Matud sa unyon, pamaagi kini sa pleksibilisasyon nga magdugang og trabaho sa mamumuo, pagbalhin sa ubang seksyon sa produksyon, ug lagmit mosangko sa pagpanangtang.

Mitumaw ang planong pagpatuman sa "cluster crew" atol sa negosasyon sa mga representante sa WPPWU ug management sa Wyeth alang sa bag-ong CBA nga gisugdan niadtong Hunyo. Gipanghingusog sa unyon sa negosasyon ang ₱15,000 dugang suhulan sulod sa tulo ka tuig, dugang nga mga benepisyo, ug regularisasyon sa mga kontraktwal.

Ika-100 adlaw sa welga sa Kawasaki, gidumdum. Nagtapok ang mga mamumuo sa Kawasaki United Labor Union (KULU) niadtong Agosto 29 aron dumdumon ang ika-100 nga adlaw sa ilang welga nga gikasa niadtong Mayo tungod sa *deadlock* sa negosasyon sa CBA. Nagprograma sila atubangan sa hedkwarters sa Kawasaki Motors Phils Corporation (KMPC) sa Muntinlupa City. Nakighiusa sa programa ang Kilusang Mayo Uno ug mga unyon niini.

Mamumuong gitangtang sa Nexperia, napabalik. Human ang pipila ka bulang pagduso ug pagpasaka og kaso sa Dole, napadaug niadtong Agosto 18 sa Nexperia Philippines Inc. Workers Union (NPIWU-NAFLU-KMU) ang pagpabalik sa trabaho sa duha ka mamumuo ug lider sa unyon nga iligal nga gitangtang sa kapitalista. Matud sa desisyon, angayang mabalik ang duha sa ilang kanhing pusisyon, ipabilin ang ilang *seniority rights*, ug bayran ang sweldo ug benepisyo nga wala nila nadawat gikan Marso 10 hangtud sa ilang pagbalik sa trabaho. Gitangtang ang duha, uban ang duha pa ka upisyal sa unyon, niadtong Disyembre 2024 sa akusasyong "pagharang" sa pagsulod-gawas sa mga produkto sa kumpanya.

Pag-asdang sa makinasudnon ug demokratikong pakigbisog sa kabatan-onang Pilipino

Bitbit ang mga plakard, bandera, ug *megaphone*, pursigidong ginaasdang sa kabatan-onang Pilipino ang ilang makinasudnon ug demokratikong pakigbisog atubangan sa gipagrabeng atake sa rehimeng Marcos ug National Task Force-Elcac batok kanila. Wala sila nahadlok nga pahilumon, ug mibalibad nga mahimong amang ug miyukbo sa pasistang dikta sa estado.

Sa miaging mga semana, lainlaing aktibidad ang gipangunahan ug gisalmutan sa kabatan-onan aron ibutyag ug batukan ang kontra-katawhang mga palisiya sa rehimeng Marcos. Sulod ug gawas sa mga eskwelahan, mitampo sila sa mga pakigbisog sa katawhan.

Protesta sa mga unibersidad

Gatusan ka kabatan-onang-estudyante ang misalmot sa mga demonstrasyon ug aktibidad sa pribado ug pangpublikong unibersidad aron sugaton ang pag-abli sa klase sa miaging bulan. Ilang gidut-an sa mga protesta ang isyu sa edukasyon, pagpanalipud sa ilang demokratikong katungod, ug pagbatok sa pagpig-ot sa akademikong kagawasan.

Kapin 1,300 ka kabatan-onan ang nagprotesta sa Polytechnic University of the Philippines (PUP) sa Sta. Mesa niadtong Setyembre 2 aron sumpuon ang bag-ong akademikong tuig. Sa University of the Philippines (UP)-Los Baños, mikabat sa 500 ka mga estudyante ang nagprotesta niadtong Agosto 12. Gatusan usab ang misalmot sa mga rali sa uban pang kampus sa UP gikan Baguio, hangtud Diliman, bisan sa Visayas ug Mindanao.

Gihimo usab ang mga protesta sa Technological University of the Philippines Manila, Cavite State University, Southern Luzon State University sa Quezon, sa Bicol University, ug Western Visayas State University sa Iloilo.

Human ang pipila ka tuig, subli usab nga nagkatapok niadtong Agosto 30 sa Tabuk City ang Samahan ng mga Mag-aaral sa Kalinga, usa ka organisasyon sa Kalinga State University (KSU). Kanhing giila ang grupo sa unibersidad apan nahunong dihang gi-red-tag kini sa duso sa NTF-Elcac ug AFP niadtong 2021.

Sa mga pribadong eskwelahan, nagkasa og protesta ang mga kabatan-onan sa Saint Louis University sa Baguio City, sa Adamson University, Ateneo de Manila University, ug De La Salle University ug uban pang unibersidad. Wala sila nahadlok sa pagpanumpo sa administrasyon, sa hulga sa suspensyon ug uban pang silot.

Sa gawas sa kampus

Wala nahikot ang kabatan-onan sa mga isyu sulod sa kampus. Militante silang nagmartsa sa mga kalsada uban ang mga mamumuo ug kabus sa kasyudaran, ug miadto sa kabanikanhan aron makighiusa sa masang mag-uuma ug mga nasudnong minorya.

Uban sila karon sa pagbatikus sa katawhan sa kahiwian ug puno sa korapsyon nga mga proyektong flood control ug mga imprastruktura. Gidagsang nila ug gibuno og lapok ug dunot nga utan ang upisina sa mga kontratista ug sa Department of Public Works and Highways ug gipapanubag ang rehimeng Marcos.

Miduyog sila sa pagbatok sa demolisyon sa mga residente sa Smokey Mountain ug Malara sa Tondo. Padayon silang misuporta sa pakigbisog sa mga mamumuo ug unyon sa Nexperia, welga sa Kawasaki, ug miuban sa mga piketlayn.

Gipatigbabawan nila ang kahadlok ug kabangis nga ginasabwag sa militar sa kabanikanhan sa pagsalmot sa mga fact-finding mission sa Mindoro ug Quezon. Ginagamit nila ang social media para ibutyag sa publiko ang nagkadaghang mga kaso sa paglapas sa tawhanong katungod sa kabanikanhan.

Bisan ang mga kabatan-onang Pilipino sa abrod nanguli sa Pilipinas aron motambo sa pakigbisog sa katawhan. Sa miaging mga bulan, gatusan ka kabatan-onan gikan US ang mibisita sa Pilipinas aron mokat-on sa pagkigbisog sa mga sektor.

Wala nahadlok ang kabatan-onan sa gasgas nang pakana sa NTF-Elcac nga pagtawag sa mga aktibidad sa sektor isip "terror grooming." Mapangahasong ginahuptan karon sa kabatan-onang Pilipino ang hinanaling tahas sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masang anakpawis. Ginapanday nila ang kaugalingon ug giabaga ang sakripisyo isip mga bag-ong manunulod sa pakigbisog sa katawhang Pilipino. AB



Pagbabase sa tropang Australian sa Pilipinas, estratehiya sa US

Niining milabayng mga bulan, sunud-sunod ang mga *war games* nga gilunsad sa Australia sa Pilipinas. Kini subay sa estratehikong plano sa pagpanalipud sa hegemonya sa US sa Asia-Pacific, kung asa daku ang bentahe sa Australia.

Usa sa mga *war games* mao ang Alon 2025, nga gilunsad sa kayutaan ug kadagatan sa Palawan, Mindoro ug uban pang bahin sa Luzon. Sa maong *war games*, nagpadala ang Australia og pinakadakung ihap sa mga sundalo sa Southeast Asia sukad nga nanginlabot kini sa East Timor niadtong 1999. Ayha niini, gilunsad sa Australia ang Kasangga 2025, usa ka pagbansay sa kontra-insurhensiya sa Camp Kibaritan sa Bukidnon.

Ning bag-o, giduso na usab sa Australia ang pagtukod og kaugalingon niining mga base sa Pilipinas aron iakumudar ang nagkadaghang tropa ug ilang mga gamit sa nasud. Niadtong Agosto 22, gipirmahan sa mga upisyal sa depensa sa Australia ug Pilipinas ang Statement of Intent for Enhanced Defense Cooperation aron hatagag dalan ang maong laraw. Nakatakdang ipinal ang kasabutan sa 2026.

Gihatagag dalan sa maong kasabutan ang permanenteng pagpwesto sa mga tropa sa Australia sa Pilipinas, paglunsad og dinagkung war games ug pagpamuhunan sa "imprastrukturang pangdepensa" o mga base militar. Ang maong kasabutan masusama sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) tali sa Pilipinas ug US, nga nagayatak sa soberanya sa nasud ug maghikot sa nasud sa mga armadong kaguliyang nga ginapaypayan sa US.

Dugang ang mga tropa, sakyanan ug gamit iggugubat sa Australia sa higante nang makinarya militar sa US nga gibutang sa Pilipinas.

Samtanag, lain na usab nga baseng nabal ang giablihan sa AFP, sa direksyon sa US, sa Mahatao, Batanes niining Setyembre. Ang base kabahin sa kutay sa mga forward operating base nga ginapwesto sa US sa mga isla sa Batanes (aduna pay usa sa isla sa Mavulis) tungod sa gidul-on niini sa Taiwan.

Sa lambigit nga balita, nabutyag ang pag-abli sa rehimeng Marcos sa Camp Cape Bojeador sa Burgos, Ilocos Norte aron mahimong tipiganan og bala sa US. Kini nga mga bag-ong lakang labaw nga nagguyod sa Pilipinas sa gipagrabeng pagpanghagit og gubat sa US sa China. AB

Planong pagmina sa Nueva Vizcaya ug Benguet, gibabagan sa katawhan

GIKUNDENA SA KATAWHAN sa Dupax Del Norte, Nueva Vizcaya ang planong pagmina sa ilang komunidad. Niadtong Agosto 4, gihatagan ang Mines and Geosciences Bureau ang Woggle Corporation, kumpanyang nakabase sa United Kingdom, og *exploration permit* aron tukion ang mineral nga makuha sa lungsod. Planong sakupon sa kumpanya ang 3,102 ektaryang kayutaan sa lima ka barangay o 10% sa kinatibuk-ang kayutaan sa maong lungsod.

Nagpagawas dayon og resolusyon ang barangay Oyao ug ang sanggunian bayan batok sa mina, nga nagmando sa pagkansela sa nahitabong *mining exploration* sa lungsod. Nagpadayag og pagkundena ang Diocese sa Bayombong. Naglunsad og *signature campaign* ang mga residente.

Nanawagan usab ang komunidad sa Barangay Bulalacao, Mankayan, Benguet sa pagkansela sa permit sa Crescent Mining Development Corporation (CMDC) para sa Mineral Production Sharing Agreement nga subling gihatag sa kumpanya bisan wala kini *free, prior and informed consent* gikan sa mga lumad ug *certification of precondition*, nga gitakda sa reaksyunaryong balaod.

Anaa sa 534 ka ektarya nga langkub sa yutang kabilin ang sakop sa proyekto ug gitanyag usab sa kumpanya ang dugang 300 ektarya sa parehong lugar. Hulga ang operasyon sa kapin 600 ka pamilya nga nagsalig sa pag-uma sa yutang kabilin. Ang CMDC gipanag-iyahan sa Asean Copper, nga 40% niini iya sa usa ka kumpanyang Australian.

Pagsaludo ug paghandum sa mga Martir sa Agosto sa Panay

SA OKASYON SA unang anibersaryo sa mga Martir sa Agosto sa Panay, nagbalik-lantaw sa ilang kinabuhi ang Komiteng Rehiyon sa Partido Komunista ng Pilipinas sa Panay. Naglunsad og lain-laing aktibidad ang rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok Agosto, ug partikular nga gidumdum ang Agosto 26 Adlaw sa mga Martir sa Panay.

Ang mga Martir sa Agosto sa Panay gilangkuban sa 11 ka mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Panay (Coronacion Waling-Waling Chiva Command) ug mga lider ug kadre sa Partido nga namartir niadtong Agosto 2024.

Halos usa ka tuig ang milabay, gitaho sa National Democratic Front (NDF)-Panay nga 10 sa mga namartir ang gidakip, gitortyur ug tinuyong gipatay sa militar, nga direktang paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod.

Isip pagsaludo sa tanang martir sa isla, naglunsad og hilum nga *21-gun salute* ang mga yunit BHB-Panay. Nagtapok usab ang Kabataang Makabayan-Panay, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Panay ug uban pang rebolusyonaryong masang organisasyon aron magparangal.

40%

lamang sa **badyet alang sa konstruksyon** sa imprastruktura ang napadulong sa proyekto, ang mas dakung bahin ginabulsa sa mga burukrata-kapitalista (gikan Malacañang hangtud sa lokal nga gubyerno) ug mga tawo-tawo nilang kontraktor.

121 milimetro

ang ulan nga mibundak sulod lamang sa usa ka oras sa **Quezon City** niadtong Agosto 30, 2025 nga hinungdan sa grabeng lunop bisan sa mga lugar nga kanhing wala ginabaha.



7

dagkung barkong iggubat ang giplastar sa US sa kadagatan sa **Venezuela** aron hulgaon sa pag-atake ang rehimeng Maduro, gamit ang hinimu-himong akusasyon nga nalambigit ang nasud sa iligal nga pamatigayon sa narkotiko (droga).

40+

ang mahalong sasakyanan nga gipanghinambog sa mga **Discaya**, pamilyang adunay 9 ka kumpanyang nalambigit sa pagpangurakot sa pondo sa mga proyektong ***flood control***.



50

barko ilalum sa **Global Sumud Flotilla** ang naglawig padulong sa Gaza karong Setyembre sa tinguhang maghatud og pagkaon ug uban pang panginahanglan sa katawhan sa Gaza nga biktima sa henosidyo ug tinggutom nga gipahamtang sa Israel. Gisalmutan ang *flotilla* sa katawhan gikan sa 44 ka nasud, lakip ang Pilipinas.


500

batang babaye ang nanganak kada adlaw sa nasud. Kapin katunga sa naburos bunga sa pangpanglugos sa mga amahan, tiyo o lalaking paryente.

Gikan sa: Philippine Commission on Population

Alipato at Muog

sine mahitungod sa pagdagit ug pagwala sa AFP sa aktibistang si **Jonas Burgos** midaog isip Best Picture sa miaging Famas Awards. Midaog usad isip Best Director dinhi ang igsuon ni Jonas nga si JL Burgos.



4,567

ektaryang kalasangan ang pagagun-ubon sa **Banahaw Wind Power Project** sa GigaWind4 Inc, usa ka subsidyaryo sa ACEN Corporation sa Ayala Group, sa utlanan sa Sariaya, Quezon ug 10 ka barangay sa Tayabas City.

Gikan sa: Save Bundok Banahaw Network

Ikaduhang bahin:

Ekspansyon sa plantasyong komersyal, hulga sa kinaiyanhong bahandi sa nasud


Grabeng gipanghinambog ni Ferdinand Marcos Jr nga ang krisis sa klima ang usa sa nag-unang tinutugunan sa iyang rehimen. Sa pagpakaaroingnong siya para sa kinaiyahan, bisan usang mini nga proyektong reporestasyon na lang ang gipatuman sa rehimen ilalum sa Department of Environment and Natural Resources (DENR). Lakip sa maong mga proyekto ang Expanded National Greening Program, "PagbaBAGo: A Million Learners and Trees", Green Samar Reforestation Project, ug ang "Forests for Life: 5M Trees by 2028" nga gilunsad niadtong Marso 21. Ang tinuod nga laraw sa mga proyektong reporestasyon mao ang ablihan ang nahabiling lasang ug prontera alang sa "ligal" nga pagsulod sa mga dagkung langyawng negosyo aron kawkawon ug himuong plantasyon ang lapad nga kalasangan.

Malukpanong ginaguba ang lasang aron iandam ang kayutaan sa plantasyon sa mga kahoy. Sagad nga ginatanum sa mga plantasyon ug reporestasyon mga *falcata* ug kawayan tungod kay paspas kining motubo. Bisan og ang *falcata* ug kawayan natural nga makita sa Pilipinas, ang pagtanum niini sa dili natural nga ginatubuan magbunga og pagkadaut sa *wildlife* (kalasanon) ug ekolohiya sa usa ka lugar. Daghang tanum, mananap ug insekto ang napalayas ug nangamatay tungod sa pagtukod og mga plantasyon. Nagkahuyang usab ang kalidad sa yuta, hinungdan sa daling pagdahili niini. Nangahubas ang mga tubud ug suba, ug tungod kay dinaghan ug "langyaw" ang kahoy nga ginatanum, ginailugan niini og mineral ang laing mga tanum ug kahoy sa lugar.

Paglapad sa plantasyon sa mga kahoy

Niadtong 2021, ginawhag sa DENR ang pagtukod og plantasyon sa kawayan aron palambuon ang industriya niini sa nasud. Gihatagan sa Southern Philippines Development Authority ang EcoPlanet Bamboo, usa ka kumpanyang Amerikano, sa inisyal nga 8,369 ektarya aron tamnan og mga kawayan nga pang-eksport sa Lanao del Sur. Anaa sa 30,000 ektarya ang plantasyon sa kawayan sa Pangasinan sa kumpanyang CS First Green-Agri-Industrial Corp. Plano usab nga palapdon sa kumpanyang Kilambay Plantation Corp. ang ilang plantasyon hangtud 25,000 ektarya sa Mindanao, samtang kini aduna nay 3,000 ektaryang plantasyon sa Carmen, Cotabato. Target usab sa Department of Agriculture nga mapalapad hangtud 42,000 ektarya ang mga plantasyon sa kawayan sa tuig 2030.

Ang falcata usab ang pinakadaghang ginaeksport nga kahoy sa nasud, mayorya sa China, Japan ug US. Nag-una kining ginagamit sa paghimo og papel, *plywood*, *pulpwood*, *veneer* ug mga muwebles. Paborable alang sa mga eksporter ang *falcata* tungod kay paspas kining motubo. Pwede na kining anihon paglabay sa 3-10 ka tuig, depende sa gustong kalidad sa kahoy. Pinakadakung plantasyon niini makita sa Davao Oriental nga 1,200 ektarya ang gilapdon. Pinakadaghang plantasyon usab makita sa CARAGA nga anaa sa kinatibuk-ang 20,404 ektarya. Niadtong Hulyo, gianunsyo ang planong pagtinabangay sa Misamis University ug DENR alang sa pagtukod og tulo ka ektaryang plantasyon sa *falcata* sa Barangay Capucao, Ozamis City. Sa plantasyon, planong magtanum og 2,400 nga taas nga kalidad sa falcata ug magpadaghan og binhi niini para sa mga umahan ug plantasyon sa Region 10 ug sa uban pang prubinsya sa Mindanao. Nagkantidad og kapin ₱12,000 ang anaa sa 10 anyos nga kahoy sa *falcata*.



Sa takuban sa "reporestasyon," ginalingla sa rehimeng US-Marcos ang katawhan nga ang mga plantasyong komersyal sama sa kawayan makikinaiyahan ug tubag sa krisis sa klima sa nasud. Apan ang mismong paglatag sa plantasyon, imbes nga buhion ug palambuon ang natural nga ekolohiya sa lasang, mao na hinuoy miguba sa kinaiyahan. Dakung ganansya ug dili pag-alima sa kinaiyahan ang tinuod nga laraw sa maong mga plantasyon sa kahoy.

Gamit ni Marcos ang pwersang militar ug pulis aron magsilbing gwardya ug tigpanalipud sa mga kapitalista. Daghang lumad ug mag-uuma na ang gipalayas, giilugan og yuta, gipig-ot, gidahit, gipasakahan og gama-gamang kaso, ug gipatay sa mga berdugo alang-alang sa interes ug dakung ganansya sa mga kapitalista. AB

Paantus ug pasistang rehimeng Prabowo-Gibran sa Indonesia, gidagsang sa protesta

Subling miulbo niadtong Agosto ang protesta sa katawhang Indonesian batok sa mga kontra-katawhang palisiya sa presidente sa nasud nga si Prabowo Subianto ug bise presidente niyang si Gibran Rakabuming Raka. Mikusog ang ilang kasuko human giligsan sa sakyanan sa pulis ug napatay si Affan Kurniawan, usa ka *delivery rider*, niadtong Agosto 28. Gikan sa sentro sa Jakarta, mikaylap ang mga protesta sa 32 ka prubinsya ug sa mga syudad sa Bandung, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Medan, ug Makassar.

Sa ulahing mga protesta, gipakita sa katawhan ang ilang grabeng kasilag sa pagsunog sa pangpublikong mga bilding, pasilidad ug sakyanan, ug pagsulong sa mga balay sa kurakot nga upisyal ug pulitiko. Gisumpo sa rehimeng Prabowo-Gibran ang mga protesta gamit ang *tear gas*, *water cannon* ug *rubber bullet*. Gipailalum sa rehimen sa daw balaod militar ang mga kalsada ug komunidad ug gimanduan ang pulis nga mang-aresto ug mamusil og mga raliyista.

Mikabat sa 10 ka ang gipatay sa mga pwersa sa estado gikan Agosto 25 hangtud Setyembre 2, samtang 1,241 ang giaresto (lakip ang mga gideklarang nangawala) ug 800 ang grabeng nasamdan.

Talandaan sa mga protesta ang kasilag sa paghatag sa rehimen og binulang alawans para sa pabalay sa mga myembro sa parlamento, nga 20 beses nga mas daku kaysa sa minimum nga suhulang sa mga mamumuo. Wala pay labot dinhi ang ilang sweldo nga anaa sa 100 milyong rupiah o ₱350,000/bulan. Dungan niini, gikibhangan ni Prabowo ang badyet alang sa mga rehiyon, nga nagtukmod sa mga lokal nga gubyerno nga magpahamtang og dugang buwis nga hangtud 250%.

Hingpit nga gikasilagan sa mga Indonesian ang rehimen, taliwala sa kunuhay "popularidad" niini dihang mapili sa pwesto. Sa unang tuig sa poder, nagkapuliki si Prabowo sa pagburot sa iyang gabinete ug mga upisyal sa parlamento. Gipalapad niya ang gahum sa militar ug pulis aron konsolidahon ang iyang kontrol sa estado. Gipukusan niya ang pagkonsolida sa kurakot ug benepisyo pinaagi sa pagtukod sa BPI Danantara (National Sovereign Wealth Fund).

Dugay nang nagbukal ang kasilag sa mga Indonesian sa kainutilan sa estado nga sulbaron ang krisis sa panginabuhian ug ekonomiya. Dungan-dungan nga nagmahal ang presyo sa mga palaliton ug serbisyo, gasto sa edukasyon ug panglawas. Daghan ang walay trabaho ug kaylap ang kawalay kasiguruhan sa trabaho. Layong dili sarang sa panginahanglan sa usa ka pamilya ang minimum nga suhulan.

Gawas sa nasudnong sentro, grabe ang pagpahimulos sa pamuo, pagpangilog og yuta sa mga langyawng korporasyon, malukpanong pagpalayas sa mga mag-uuma ug lumad, pagkaguba sa kinaiyahan ug kriminalisasyon sa pagbabag sa engrandeng mga proyektong imprastruktura, mina ug plantasyon nga gisugdan sa unang rehimeng Widodo ug gipadayon ni Prabowo.



Sa lungsod sa Pati sa Central Java, nagprotesta niadtong unang semana sa Agosto ang 100,000 katawo aron isalikway ang maong dugang-buhis ug iduso ang pagpalagpot sa rehente (alkalde) sa poder ug pagbasura sa uban pa niyang kontra-katawhang palisiya. Niadtong Hulyo, nagprotesta usab ang gagmay nga negosyante, mga mamumuo ug kabus nga gipalayas aron hatagag dalan ang 1,175-ektaryang Mandalika Special Economic Zone, usa ka proyektong megaturismo. Niadtong bulana usab, nagwelga ang mga mamumuo sa PT Huadi Nickel Alloy Indonesia batok sa malukpanong pagpanangtang ug pugos nga pagpasuspende sa trabaho nga walay negosasyon.

Miani og suporta ang mga protesta sa Indonesia gikan sa katawhan sa mga silingang nasud niini sa Asia nga nagsagubang usab sa susamang krisis sa panginabuhian ug nag-atubang sa susamang pagpanumpo ug pasismo.

Nagpaabot usab og pakighiusa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mga protesta nga matud niini nagpakita sa kusog nga tinguha sa katawhang Indonesian alang sa rebolusyonaryong kausaban. Uban ang masang anakpawis sa Indonesia, ginaabaga usab sa mga Pilipinong anakpawis ang kabug-at sa dili patas nga sistema sa ekonomiya, nga gipagrabe sa kalibutanong krisis sa kapitalismo, samtang padayon nga nagpakatagbaw ang mga reaksyunaryong hut-ong ug pulitiko.

Tabunok ang kundisyon sa Indonesia alang sa kusog nga makihutong pakigbisog, dili lamang pinaagi sa mga masang protesta, apan labaw nga mahinungdanon, pinaagi sa armadong pagsukol ug gubat sa katawhan, matud sa PKP. AB